





AM





PM






Grad de perilh 4 - Fort

AM:**Tendència: perilh de lauegi constant**

enDijaus 09 12 2021 →

**Limit
deth
bòsc****Limit
deth
bòsc****PM:****Tendència: perilh de lauegi constant**

enDijaus 09 12 2021 →

**Limit
deth
bòsc****Limit
deth
bòsc****2200m**

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, enquiath vèspe eth perilh de lauegi aumentarà ath grad 4 (fòrt). Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei delicada.

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, a compdar de meddia son probables lauegi naturaus, de manèra isolada tanben grani. Açò s'aplique espciaument enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ja ath pas d'un unic montanhaire. Sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconèisher tanben entà un montanhaire expèrt.

En totes es orientacions, es plaques de vent aumentaràn de mida nauament. Aguestes darrères an d'èster avalorades de manèra critica.

Ath delà, enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son probables lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes pales erboses arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Son importantes fòrça experiència ena avaloracion deth perilh de lauegi e era màger prudència.

Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn en periòde enquiath dimèrcles en una àrea extensa de 15 a 30 cm de nhèu en totes es còtes, locaument encara mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent extenses se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es plaques de vent mès recentes son fòrça inestables en totes es orientacions. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.



Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Damb es baishes temperatures e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud, e tanben enes pales ombrères.

Grad de perilh 3 - Mercat

AM:




Tendència: perilh de lauegi constant →
 enDijaus 09 12 2021




Limit deth bòsc

PM:



Tendència: perilh de lauegi constant →
 enDijaus 09 12 2021



Limit deth bòsc



2200m

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, enquiath vèspe eth perilh de lauegi aumentarà. Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei en quaquì casi delicada.

A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent fòrt, a compdar de meddia son possibles lauegi naturaus. Açò s'aplique especiaument enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc.

Tanben, es lauegi sequi pòden desencadenar-se en mantèth feble de nhèu vielha ja ath pas d'un unic montanhaire. Sustot enes pales ombrères arribentes apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessus deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud. De manèra isolada son possibles desencadenaments a distància. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions es lòcs perilhosi son mès nombrosi e grani. Aguesti son actuaument freqüenti tanben enes immediacions des pistes. Aguesti endrets perilhosi son de mau reconéisher tanben entà un montanhaire expèrt.

En totes es orientacions, es plaques de vent aumentaràn de mida nauament. Eres an d'èster avalorades de manèra critica.

Ath delà, enes sectors mès afectadi pes precipitacions, son probables lauegi d'esguitlament basau. Sustot enes pales erbozes arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Son importantes fòrça experiència ena avaloracion deth perilh de lauegi e era màger prudència.

Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuern

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn en periòde enquiath dimèrcles en una àrea extensa de 15 a 25 cm de nhèu en totes es còtes, locaument encara mès. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu recenta e plaques de vent es plaques de vent extenses se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Es plaques de vent mès recentes demoren encara inestables. Sustot en altitud. Ena part centrau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Especiaument enes pales ombrères apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dessús deth limit deth bòsc. Tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu.

Tendència

Damb es baishes temperatures e eth vent de fòrt a plan fort deth nòrd, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas. Eth mantèth de nhèu demore procliu ath desencadenament. Especiaument en altitud, e tanben enes pales ombrères.